

0. SCIAMACHY Daily Report for level 0 products

[0.1 General Info](#)

[0.2 Product Quality Indicators](#)

[0.3 State monitoring](#)

[0.4 ADF monitoring](#)

0.1 General Info

This report contains a daily analysis on parameters extracted from SCIAMACHY level 0 data (The SCI_NL__0P product).

0.1.1 Report summary

The table below shows general characteristics of the data that are included into this report.

Item	Value
Report version	v1.3 20060731
Time of report generation	19MAR2009 04:27:04
Data source version	KSPT_L0/4303-N
Processing scope for products	15MAR2009 00:00:00 to 16MAR2009 00:00:00
Start time of first product within scope	14MAR2009 23:51:34
Stop time of last product within scope	16MAR2009 01:01:00
Total number of level 0 products	16
Number of level 0 products with errors	0


0.1.2 Summary per product

The following table shows a summary for each product used in this report.


#	Product name	Start time	Stop time	Prod err	ISP err sign	ISP miss sign	ISP disc sign	rs sign
0	SCI_NL__OPNPDE20090314_235134_000059912077_00173_36800_8673.N1	14MAR2009 23:51:34	15MAR2009 01:31:25	0	0	0	0	0
1	SCI_NL__OPNPDE20090315_013041_000047062077_00174_36801_8674.N1	15MAR2009 01:30:41	15MAR2009 02:49:07	0	0	0	0	0
2	SCI_NL__OPNPDE20090315_024811_000058422077_00175_36802_8675.N1	15MAR2009 02:48:11	15MAR2009 04:25:33	0	0	0	0	0
3	SCI_NL__OPNPDE20090315_042425_000061042077_00176_36803_8676.N1	15MAR2009 04:24:25	15MAR2009 06:06:09	0	0	0	0	0
4	SCI_NL__OPNPDK20090315_060609_000041012077_00177_36804_0963.N1	15MAR2009 06:06:09	15MAR2009 07:14:29	0	0	0	0	0
5	SCI_NL__OPNPDK20090315_071333_000061602077_00178_36805_0964.N1	15MAR2009 07:13:33	15MAR2009 08:56:13	0	0	0	0	0
6	SCI_NL__OPNPDK20090315_085517_000059672077_00179_36806_0965.N1	15MAR2009 08:55:17	15MAR2009 10:34:44	0	0	0	0	0
7	SCI_NL__OPNPDK20090315_103336_000059802077_00180_36807_0966.N1	15MAR2009 10:33:36	15MAR2009 12:13:15	0	0	0	0	0
8	SCI_NL__OPNPDK20090315_121111_000060352077_00181_36808_0967.N1	15MAR2009 12:11:11	15MAR2009 13:51:46	0	0	0	0	0
9	SCI_NL__OPNPDK20090315_134942_000058552077_00182_36809_0968.N1	15MAR2009 13:49:42	15MAR2009 15:27:17	0	0	0	0	0
10	SCI_NL__OPNPDK20090315_152525_000060612077_00183_36810_0969.N1	15MAR2009 15:25:25	15MAR2009 17:06:26	0	0	0	0	0
11	SCI_NL__OPNPDK20090315_170545_000060762077_00184_36811_0970.N1	15MAR2009 17:05:45	15MAR2009 18:47:01	0	0	0	0	0
12	SCI_NL__OPNPDK20090315_184541_000060912077_00185_36812_0971.N1	15MAR2009 18:45:41	15MAR2009 20:27:12	0	0	0	0	0
13	SCI_NL__OPNPDE20090315_202454_000043282077_00186_36813_8677.N1	15MAR2009 20:24:54	15MAR2009 21:37:01	0	0	0	0	0
14	SCI_NL__OPNPDE20090315_213701_000061232077_00186_36813_8678.N1	15MAR2009 21:37:01	15MAR2009 23:19:04	0	0	0	0	0
15	SCI_NL__OPNPDE20090315_231820_000061592077_00187_36814_8679.N1	15MAR2009 23:18:20	16MAR2009 01:01:00	0	0	0	0	0

0.2 Product Quality Indicators


This section shows information about product quality, currently temperatures.




sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090315_0.PNG











sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090315_1.PNG



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090315_2.PNG



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090315_3.PNG





0.3 State monitoring

The following section shows a comparison of modelled instrument state (as calculated by the DMOP planning files and using CTI tables to derive state) and the measured state variables from the L0 product (the SCINL0P_SCISOUPAC_state_id variable).

Total number of faults: **49163**

#	Actual time	Actual value	Planned time	Planned value
0	15MAR2009 00:04:22.452449	8	15MAR2009 00:04:22.452449	27
1	15MAR2009 00:04:23.577448	8	15MAR2009 00:04:23.577448	27
2	15MAR2009 00:04:24.577442	8	15MAR2009 00:04:24.577442	27
3	15MAR2009 00:04:25.577437	8	15MAR2009 00:04:25.577437	27
4	15MAR2009 00:04:26.577432	8	15MAR2009 00:04:26.577432	27
5	15MAR2009 00:04:27.452462	8	15MAR2009 00:04:27.452462	27
6	15MAR2009 00:04:27.577466	8	15MAR2009 00:04:27.577466	27
7	15MAR2009 00:04:28.577461	8	15MAR2009 00:04:28.577461	27
8	15MAR2009 00:04:29.577456	8	15MAR2009 00:04:29.577456	27
9	15MAR2009 00:04:30.577450	8	15MAR2009 00:04:30.577450	27
10	15MAR2009 00:04:31.577445	8	15MAR2009 00:04:31.577445	27
11	15MAR2009 00:04:32.452435	8	15MAR2009 00:04:32.452435	27
12	15MAR2009 00:04:32.577439	8	15MAR2009 00:04:32.577439	27
13	15MAR2009 00:05:06.011054	26	15MAR2009 00:05:06.011054	8
14	15MAR2009 00:05:06.636035	26	15MAR2009 00:05:06.636035	8
15	15MAR2009 00:05:07.136053	26	15MAR2009 00:05:07.136053	8
16	15MAR2009 00:05:07.636070	26	15MAR2009 00:05:07.636070	8
17	15MAR2009 00:05:08.136047	26	15MAR2009 00:05:08.136047	8
18	15MAR2009 00:05:08.636065	26	15MAR2009 00:05:08.636065	8
19	15MAR2009 00:05:09.136042	26	15MAR2009 00:05:09.136042	8
...




sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090315_5.PNG

This section gives an analysis of the DMOP execution. The execution is monitored by assigning various activities to timeline sequences found in the DMOP file, and by checking where "NEW" datasets are available in SCI_NL__1P products.

The following plot gives an overview of planned activities and actual state ids in the Level 0 products. The planning is taken from the DMOP files, and interpreted using information from OSDF files.

Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 15MAR2009.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090315_6.PNG


0.4 ADF monitoring

This section shows the (variation in) ADFs used for each of the products. It consists of:


- A table showing which ADFs were used for processing (red values indicate that multiple ADFs of the same type were used)
- Various time line plots, one for each ADF, which show when which ADF was used.

If multiple ADFs of a single type were used, these are marked **red** in the table.


Number	ADF
	CN0 (LEVEL_0_CONFIGURATION_FILE)
0	AUX_CN0_AXVPDS20020123_121901_20020101_000000_20200101_000000
	FPO (ORBIT_STATE_VECTOR_FILE)
1	AUX_FPO_AXVPDS20090314_010110_20090313_193252_20090323_205905
2	AUX_FPO_AXVPDS20090315_010111_20090314_190115_20090324_202728





sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090315_7.PNG












sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090315_8.PNG











Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 15MAR2009.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.

